

EPCG AD Nikšić

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 175/15

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 304,309

Mjesto i datum: Podgorica, 19.11.2015.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA
NABAVKU**

Izgradnja TS 10/0,4 kV Lug, Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Rudarsko

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	8
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	24
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	25
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA.....	26
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	27
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	28
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	29
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU.....	30
FINANSIJSKI DIO PONUDE	36
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	51
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA.....	52
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI.....	53
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	58
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	65
SADRŽAJ PONUDE	71
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	72
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU.....	73

**POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU
JAVNE NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	Lice/a za davanje informacija: Marina Mitrović
Adresa: Ivana Milutinovića br. 12	Poštanski broj: 81 000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02002230
Telefon: 020 404 939	Faks: 020 404 929
E-mail adresa: marina.mitrovic@epcg.com	Internet stranica (web): www.epcg.com

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

Radovi

b) Opis predmeta javne nabavke

Nabavka radova – Izgradnja TS 10/0,4 kV Lug i rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Rudarsko.

c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

Partija 1: 45232220-0 radovi na izgradnji trafostanica, 45315600-4, Radovi na niskonaponskim instalacijama, Partija 2: 45232220-0, radovi na izgradnji trafostanica, 45315600-4 radovi na niskonaponskim instalacijama.

IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključuje se okvirni sporazum:

ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

po partijama:

Partija 1: Izgradnja TS 10/0,4 kV Lug procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om **95.000,00 €**

Partija 2: Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Rudarsko procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om **20.000,00 €**

UKUPNO: 115.000,00 €.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze:

Partija 1: Licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima viskokogradnje, zaposlenog inženjera sa licencom za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje, ponuđač za privredno društvo treba da posjeduje licencu za izvođenje radova na elektroinstalacijama jake struje, zaposlenog inženjera sa Licencom za izvođenje radova na elektroinstalacijama jake struje, i da su članovi Komore.

Partija 2: privredno društvo treba da posjeduje licencu za izvođenje elektroenergetskih instalacija jake struje, zaposlenog inženjera sa licencom za izvođenje radova elektroenergetskih instalacija jake struje.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:

liste radova koji su izvedeni u posljednje dvije godine, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima naročito za kontrolu kvaliteta i načinu njihovog angažovanja;

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

da

Ponudač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 60 dana za partiju 1 i 60 dana za partiju 2 od dana zaključivanja ugovora, odnosno od uvođenja Izvođača u posao za svaku partiju pojedinačno.

b) Mjesto izvršenja ugovora je za partiju 1 Kolašin a za partiju 2 Mojkovac.

XI Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:

kvalitet: sertifikate tipskog ispitivanja, ateste

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 28.12.2015. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12. Podgorica.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ivana Milutinovića br.12,Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 28.12.2015. godine u 12:00 sati, u prostorijama EPCG AD Nikšić, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18,Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijet će se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: U roku od 15 dana računajući od dana ispostavljanja privremenih i okončane situacija, za svaku partiju pojedinačno kao i njihove ovjere od strane nadzornog organa.

Način plaćanja je: virmanski.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponudlač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora
- garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% Ugovorene cijene, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

Partija 1: Izgradnja TS 10/0,4 kV Lug

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
Partija 1				
3. 1.	Predmjer i predraču radova i materijala - priključni 10 kV kablovski vodovi za NDTs 10/0,4 kV "LUG"	10 kV kablovski vod MBTS 10/0,4 kV "Sportska hala" - NDTs 10/0,4 kV "LUG"		
		Napomena: Prilikom izvođenja radova isporučilac opreme je dužan da uz opremu isporuč i svu potrebnu atestnu dokumentaciju.		
		Predmjerom i predračunom radova ovog kablovskog voda obuhvaćeni su građevinski radovi (iskop, zatrpavanje, pijesak, traka Fe-Zn 25x4 mm ...) za kablovski vod NDTs "lug"-STS "Vladoš II" na dionici paralelnog polaganja		
		a) Građevinski radovi		
1.		Pripremno-završni radovi	paušalno	
2.		Objeležavanje trase kablovskog voda radi iskopavanja. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu dužine	m	626,0
3.		Iskop zemljanog rova dimenzija prema crtežima u prilogu projektu za polaganje kablova u rovu (jedan i dva 10 kV kabla) u zemljištu prosječno III i IV kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo procjenjena, a ne i pouzdano utvrđena, pa podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad i	m3	200,3

	transport, računato po m3 iskopa		
4.	Isporuka pijeska (granulacije 2 mm) i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon postavljanja kablova i drugi sloj pijeska koji treba da ih prekriva za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korištenog pijeska	m3	67,6
5.	Isporuka opeka dimenzija 6x12x24 cm i njihovo postavljanje u kablovskom rovu za razdvajanje 10 kV kablova na dionici paralelnog polaganja Opeke postaviti na rastojanje od 1 m. Računato na kompletnoj trasi gdje se u zajedničkom rovu polažu dva 10 kV kabla. Ukupno za nabavku, rad i transport, računato po ugrađenoj opeci	kom	72,0
6.	Razbijanje asvalta na mjestima ukrštanja kabla sa postojećim saobraćajnicama, prosječne širine 50 cm, sa uklanjanjem i odvozom viška materijala i dovođenjem u prvobitno stanje. Računato po m2	m2	15,0
7.	Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kابلu) uklanjati veše komade čvrstog materijala oštih ivica. Ukupno za rad, računato po	m3	132,7

	m3 iskopa		
8.	Isporuca i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 (traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u dva sloja) da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake	m	718,9
9.	Isporuca i polaganje "gal"-štitnika (mehanička zaštita), iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, prekrivajući kabal u potpunosti		
	Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitu (l = 1 m)	m	767,8
10.	Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po m3 viška iskopa	m3	67,6
11.	Isporuca i ugradnja kablovskih tablica sa naznakom tipa, presjeka i napona kabla sa imenom objekta gdje se nalazi drugi kraj kabla. Kablovske tablice se ugrađuju kod kablovskih završnica u pripadajućim TS-ma		
	Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj kablovskoj tablici	kom	2,0
12.	Isporuca i ugradnja olovnih		

	obujmica za obilježavanje kabela. Na olovnim obujmicama mora da bude utisnut tip, presjek, napon, godina polaganja i eventualno broj kablovskog voda u rovu. Obujmica se postavljaju na mjestima prema tehničkom opisu		
	Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj olovnoj obujmici	kom	40,0
13.	Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabela, ukrštanja sa drugim podzemnim objektima i instalacijama i na ostalim mjestima prema tehničkom opisu - oznake za neregulirani teren. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završenim radovima na uređenju terena. na mjestima prema tehničkom opisu., prema crtežima u prilogu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB) ili ekvivalent, Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci, paušalno	kom	25,0
14.	Nabavka, transport i ugradnja kablovske kanalizacije - vinidurit cijevi PCM/E, prečnika 160 mm, na mjestima polaganja kabela ispod sabračajnica sa predviđenim rezervama		
	dužine 4 m	kom	10,0
	dužine 6 m	kom	4,0
15.	Radovi na polaganju kabela preko betonskog mosta (prikazano na planu). Podrazumijeva se nabavka,	kom	1,0

	transport i ugradnja kablovske kanalizacije - čelična cijav prečnika 160 mm, dužine 12 m sa montažom na konstrukciju mosta na nosačima (4 nosača)		
	b) Elektromontažni radovi		
1.	Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom od umreženog polietilena i plaćtom od PE mase, prema DIN VDE 276-620. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov. Ovom pozicijom je obuhvaćeno:		
	· razvlačenje kablova		
	· provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju		
	· izrada strujnih veza u pripadajućim TS 10/0,4kV		
	tip kabla XHE 49-A 1x150/25 mm ² , 12/20 kV	met	2031,9
2.	Nabavka, transport i montaža kablovskih glava, proizvod Raychem, ili slične. Pod stavkom se podrazumijeva komplet za 3 faze		
	- unutrašnja montaža - POLT-24D/1XI-ML-4-13 sa univerzalnim adapterom tipa RICS 5143	kompl	1,0
	- unutrašnja montaža - POLT-24D/1XI-ML-4-13 sa papučicom za zavrtnje i kompletom za bezlemno spajanje EAKT 1657	kompl	1,0
3.	Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe-Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice.	kg	506,3

	Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položene Fe-Zn trake		
4.	Nabavka i ugradnja obujmica od neferomagnetnog materijala za omotavanje formiranog snopa jednožilnih kablova na svakih 1m do 2m u svemu prema tehničkim preporukama. Ukupno za nabavku i rad, računato po obujmici	kom	300,0
5.	Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja itd	paušalno	
6.	Ostali sitan instalacioni i montažni materijal	paušalno	
3.2.	Predmjer i predračun radova za NDTS 10/0.4kV, 2x 630 kVA "LUG"		
a)	Građevinski dio		
1	Uređenje platoa za postavljanje NDTS 10/.04kV	pauš	
2	Obelježavanje lokacije za NDTS. Skidanje gornjeg sloja za temelj, debljine 0,25m, iskop zemlje za izvođenje temeljene ploče kućišta NDTS i iskop rova rova za postavljanje II i III prstena uzemljenja NDTS u zemljištu III i IV kategorije u svemu preme nacrtima u prilogu. (Količine se podrazumijvaju za predloženi tip kućišta NDTS)	m3	27,0
3	Materijal i radovi na izvođenju podne ploče za predloženo kućište sa postavljenjem PVC cijevi za provlačenje kablova u svemu prema nacrtima u prilogu proejkta (stavka se podrzumojeva u slučaju izbora preloženog kućišta	kompl	1

	NDTS		
4	Izrada, transport , montaža i postavljanje armirano-betonske kompaktne slobodnostojeće konstrukcije od prefabriciranih montažnih elemenata sa završnom obradom, fasadnom bojom.		
	Osnovne dimenzije objekta su 404x240x261. Cijenom obuhvaćena:		
	- temeljna prefabricirana konstrukcija		
	- zidna platna		
	- krovna konstrukcija		
	- fasadna bravarija		
	tip KBTS-2 proizvod Deling Tuzla ili ekvivalent	kompl	1
5	Uređenje prostora oko NDTS sa zatrpavanjem rova za postavljanje prvog drugog i trećeg prstena oko trafostanice u svemu prema tehničkom opisu i nacrtu u prilogu projekta i odvozom viška materijala. Ukupno za rad po m ³ nasipa.	m2	27,0
b)	Elektromontažni dio		
1	Ispоруka, transport i montaža opreme elektro dijela NDTS-a, a u svemu prema datom tehničkom opisu i jednopolnoj šemi a što obuhvata: -jedan SN blok sastavljen od 6 ćelija: četiri vodne i dvije transformatorske. Srednje naponski razvod je tipa 8DJH20, TRRRRT , proizvodnje SIEMENS ili ekvivalent	kom	1,0
2	dva NN bloka proizvodnje Deling Tuzla ili ekvivalent dimenzija (148x50x196) cm:NNSB-1 blok se sastoji od:- dovodnog polja - odvodnog polja- polja za smještaj sekundarne opremeU dovodnom polju ugrađeni su:-	kom	1,0

	<p>glavni prekidač u dovodu 1250 A, tropolna, 690 V, - obuhvatni strujni mjerni transformatori 1000/5 A, 10VA, kl. 0,5U odvodnom polju NN razvoda ugrađeno je: - 2 grupa niskonaponskih visokoučinskih rastavnih osiguračkih sklopki ,630 A, 690 V, 50 kA, ugrađenih na rastavnu letvu koja omogućava tropolno isključenje bez tereta - 6 grupa niskonaponskih visokoučinskih rastavnih osiguračkih sklopki ,400 A, 690 V, 50 kA, ugrađenih na rastavnu letvu koja omogućava tropolno isključenje bez tereta - Baterije kompenzacije praznoga hodaU polju za smještaj sekundarne opreme ugrađeno je: - jedan multifukcijski mjerni instrument za mjerenje elektirčnih veličina- osigurači, stezaljke - Polje javne rasvjete- Izvod za fiksnu kompenzaciju 40 kVAR- Odvodnici prenapona</p>		
	<p>NNSB-2 blok se sastoji od: - dovodnog polja - odvodnog polja - polja za smještaj sekundarne opreme U dovodnom polju ugrađeni su: - glavni prekidač u dovodu 1250 A, tropolna, 690 V, - obuhvatni strujni mjerni transformatori 1000/5 A, 10VA, kl. 0,5 U odvodnom polju NN razvoda ugrađeno je: - 2 grupa niskonaponskih visokoučinskih rastavnih osiguračkih sklopki ,630 A, 690 V, 50 kA, ugrađenih na rastavnu letvu koja omogućava tropolno isključenje bez tereta - 6 grupa niskonaponskih visokoučinskih rastavnih osiguračkih sklopki ,400 A, 690 V,</p>	kom	1,0

	<p>50 kA, ugrađenih na rastavnu letvu koja omogućava troležno isključenje bez tereta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baterije kompenzacije praznoga hoda <p>U polju za smještaj sekundarne opreme ugrađeno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jedan multifunkcijski mjerni instrument za mjerenje električnih veličina - osigurači, stezaljke - Izvod za fiksnu kompenzaciju 40 kVAr - Odvodnici prenapona 		
3	<p>Isporučka, transport i montaža energetskog uljnog transformatora sa karakteristikama: 10(20) kV ± 2x2,5%/0,42kV, 630kVA, uk = 6%, 50Hz, spoj Dyn5, Proizvodnje KONČAR ili ekvivalent</p>	kom	2,0
4	<p>Povezivanje svih VN i NN kablova u postrojenjima polaganjem PVC cijevi prečnika prema specifikaciji</p>	kompl	1
5	<p>Isporučka materijala i izrada sabirnog zemljovoda unutar NDTs, što obuhvata:</p> <ul style="list-style-type: none"> -povezivanje svih metalnih masa unutar trafo stanice, koje u normalnom pogonu nisu pod naponom, ali prilikom kvara mogu doći pod napon (razvodni blok 10 kV, razvodna tabla 0.4 kV, transformator snage, kablovske završnice 10kV) i elemenata građevinske konstrukcije TS (armatura), kao i svih elemenata bravarije (vrata, žaluzine, nosači transformatora, konzole), radi izjednačavanja potencijala unutar TS. -sabirni zemljovod izvesti pocinkovanom trakom dimenzija 25 x 4mm na zidnim odstoynim nosačima unutar prostorija TS. Ukupno za rad, materijal i transport, 	kompl	1,0

		komplet	
6		Isporučka materijala i izvođenje uzemljenja za oblikovanje potencijala oko objekta NDTS, od prstenova od pocinčane trake Fe-Zn, što podrazumijeva: nabavka, postavljanje i povezivanje pocinčane trake Fe-Zn u pripremljeni rov sa izvođenjem spojnih mjesta, a plaća se po kg položene trake	kg 42,0

NAPOMENA:

1. DOKUMENTACIJA KOJU SU PONUĐAČI OBAVEZNI DA DOSTAVE UZ PONUDU I UZ ISPORUKU ZA TS 10/0.4kV

1.1 DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ PONUDU

Dokumentacija uz ponudu

Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeći dio tehničke dokumentacije:

- Opis tehničkog rješenja, sa skicama DTS i jednopolnom shemom
- Certifikat tipskog ispitivanja za ispitivanje o kvalitetu ugrađenog materijala/opreme za:

Za građevinski dio trafostanice:

1. Ispitivanje na porast temperature prema standard EN 62271-202:2007 tačka 6.3.
2. Ispitivanje na mehanička opterećenja JUS U.M1.047 i ispitivanje prema IEC 61330 dodatak C
3. Atest za antikorozivnu zaštitu (ako je bravarija od korodivnog materijala)
4. Opis ponuđenih tipova kućišta (kataloška dokumentacija, skice, crteži)

Za srednjenaponski sklopni blok:

Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:

- Certifikat tipskog ispitivanja;

Uslovi tipskog ispitivanja moraju odgovarati standardima IEC 62271-200, a moraju se izvršiti najmanje slijedeća tipska ispitivanja:

- električno ispitivanje (IEC 62271-200 – tačka 6.2.),
- ispitivanje porasta temperature i mjerenje otpora glavnog sklopa (IEC 62271-200 – tačka 6.4. i 6.5),
-

ispitivanje kratkotrajne podnosive struje i vršne struje glavnog sklopa i sklopa za uzemljenje (IEC 62271-200 – tačka 6.6),

- utvrđivanje uklopne i prekidne sposobnosti (IEC 62271-200 – tačka 6.101),
 - ispitivanje uklopne i rasklopne snage pri kratkospojnim strujama (IEC 62271-100 tačka 6.102 – 6.106)
- Detaljan opis ponuđenih tipova sklopnih blokova (kataloška dokumentacija, skice, crteži);

Energetski transformator

(Ponuđeni energetski transformator mora biti sa sniženim gubicima, a namotaji energetskog transformatora moraju biti od bakra)

Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:

- Ispunjene Tablice tehničkih podataka;
- Certifikat tipskog ispitivanja;

Uslovi tipskog ispitivanja moraju odgovarati standardima IEC 76, a moraju se izvršiti najmanje slijedeća tipska ispitivanja:

- mjerenje zagrijavanja transformatora (IEC 76-2)
 - ispitivanje udarnim naponom oblika 1.2/50 (IEC 76-3)
- Detaljan opis (kataloška dokumentacija, skice, crteži);
- Tehničke karakteristike ulja ovjerene od strane proizvođača (Transformosko ulje mora biti inhibirano mineralno transformatorsko ulje u skladu sa IEC 60296 (Table 2 + Section 71) i da ispunjava zahtjeve prema IEC 61125C).

Niskonaponski razvodni blok

Uz ponudu je ponuđač dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:

- ◆ Certifikat tipskog ispitivanja kompletnog bloka

Tipsko ispitivanje treba da je u skladu sa IEC 60439-1. Treba izvršiti slijedeća tipska ispitivanja:

- Ispitivanje zagrijavanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.1)
 - Ispitivanje naizmjeničnim podnosivim naponom 2.5 kV (IEC 60439-1 - tačka 8.2.2)
 - Ispitivanje na kratki spoj, 25 kA/1s/52.5 kA (IEC 60439-1 - tačka 8.2.3)
 - Ispitivanje neprekinutosti strujnih krugova (IEC 60439-1 - tačka 8.2.4)
 - Ispitivanje izolacije i puznih staza (IEC 60439-1 - 8.2.5)
 - Mehanička ispitivanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.6)
 - Step en zaštite (IEC 60439-1 - tačka 8.2.7)
- ◆ Certifikat tipskog ispitivanja za osigurač-sklopke – vertikalne osiguračke pruge
Ispitivanje treba da je izvedeno prema EN 60947-3 i DIN/VDE 0660 T.107.
 - ◆ Certifikat tipskog ispitivanja za NN prekidač

Ispitivanje treba da je izvedeno prema IEC 60947

- ◆ Detaljan opis ponuđenih tipova razvodnih niskonaponskih blokova (kataloška dokumentacija, skice, crteži).

NAPOMENA: Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.

- Uputva za montažu i puštanje u pogon (sa opisom procedura koje se moraju obaviti prije prvog puštanja u pogon),
- Uputva za pogon i održavanje.

Kablovski pribor i adapteri

Ponudači su obavezni da za ponuđenu robu uz ponudu dostave:

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove
- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika.

Ponuđeni kablovski pribor i adapteri treba da su u skladu sa CENELEC standardima.

Prilikom isporuke ponudači su dužni dostaviti:

- Atesno–tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

Garantni rok :

- za radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta (min 10 god.) _____ godina
- za ostale radove (min 2 god.) _____ godina.

Partija 2: Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Rudarsko

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
Partija 2				
1	Rekonstrukcija TS 10/0,4kV Rudarsko, zamjena SN i NN bloka	SN blok sa dva vodna polja i jednim trafo poljem (trafo polje opremljeno rastavnom sklopkom sa visokonaponskim osiguračima), u skladu sa tehničkim preporukama EPCG Tp1b	kom	1
2		Kablovski toploskupljajući završeci za 10 kV jednožilne kablove izolovane plastičnom masom sa električnom zaštitom od žica za unutrašnju montažu 95-240 mm ² . Kablovski završeci sa papučicama. Komplet treba sadržati pribor za bezlemno spajanje uzemljenja. (Raychem ili ekvivalent)	kom	2
3		Ekranizovani sistem ugaonih adaptera za rasklopna postrojenja izolovana gasom i transformatore sa konektorskim priključkom sa provodnim izolatorima izrađenim prema standardu EN 50181 tip A (250 A), 10 kV (npr. RSES ili ekvivalent)	kom.	1
4		Izolovan sistem T - adapter za rasklopna postrojenja izolovana gasom sa provodnim izolatorima izrađenim prema standardu EN 50181 tip C (400/630A) (npr. RICS ili ekvivalent) 10 kV, 630 A, 70 - 150 mm ²	kom.	2
5		Kabal XHE 49 A, 1x70 mm ² , 20 kV	m	30
6		Bakarne cjevaste stopice za gnječenje 50 mm ² /10	kom.	8
7		Provodnik P/F 50 mm ²	m	2

8	Transformatorske priključne stezaljke na NN strani za četiri provodnika 35-240	kom.	4
9	Univerzalne stopice sa zavrtnjima 150-240 mm ² /16	kom.	16
10	Univerzalne stopice sa zavrtnjima 150-240 mm ² /12	kom.	9
11	Univerzalne stopice sa zavrtnjima 70-120 mm ² /16	kom.	6
12	Univerzalne stopice sa zavrtnjima 150-240 mm ² /12	kom.	4
13	Stopice za gnječenje CU 50/12	kom.	20
14	Stopice za gnječenje AICU 50/12	kom.	8
15	Table za označavanje "PAŽNJA VISOKI NAPON"	kom.	2
16	Provodnik P/F 240 mm ²	m	35
17	Niskonaponski visokoučinski osigurači 250 A - gL/gG - 500 V AC, veličine 1	kom.	15
18	Niskonaponski razvodni blok za DTS 1x 630 kVA koji se sastoji od dovodnog (transformatorskog) polja, polja niskonaponskog razvoda i polja javnog osvjetljenja, u skladu sa priloženom tehničkom preporukom Tp –1b	kom	1
19	Kablovski toploskupljajući završetak za kablove izolovane plastičnom masom 1kV, bez armature, 25-70 mm ² . Kablovski završeci bez papučica.	kom	8
20	Kablovski toploskupljajući završetak za kablove izolovane plastičnom masom 1kV, bez armature, 70-150 mm ² . Kablovski završeci bez papučica.	kom	1
21	Ukrsni komadi sa međupločom - 60	kom.	6
22	Ostali sitni nespecificirani materijal i oprema (razređivač, izolir traka i sl.)	paušal.	

23	Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbjeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja, itd	pauš	
24	Izrada projekta održavanja	pauš	

NAPOMENA:

2. DOKUMENTACIJA KOJU SU PONUĐAČI OBAVEZNI DA DOSTAVE UZ PONUDU I UZ ISPORUKU ZA TS 10/0.4kV

1.1 DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ PONUDU

Dokumentacija uz ponudu

Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeći dio tehničke dokumentacije:

- Opis tehničkog rješenja, i jednopolnom shemom TS
- Certifikat tipskog ispitivanja za ispitivanje o kvalitetu ugrađenog materijala/opreme za:

Za sredjenaponski sklopni blok:

Uz ponudu ponuđač je dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:

- Certifikat tipskog ispitivanja;
 - Uslovi tipskog ispitivanja moraju odgovarati standardima IEC 62271-200, a moraju se izvršiti najmanje slijedeća tipska ispitivanja:*
 - električno ispitivanje (IEC 62271-200 – tačka 6.2.),
 - ispitivanje porasta temperature i mjerenje otpora glavnog sklopa (IEC 62271-200 – tačka 6.4. i 6.5),
 - ispitivanje kratkotrajne podnosive struje i vršne struje glavnog sklopa i sklopa za uzemljenje (IEC 62271-200 – tačka 6.6),
 - utvrđivanje uklopne i prekidne sposobnosti (IEC 62271-200 – tačka 6.101),
 - ispitivanje uklopne i rasklopne snage pri kratkospojnim strujama (IEC 62271-100 tačka 6.102 – 6.106)
- Detaljan opis ponuđenih tipova sklopnih blokova (kataloška dokumentacija, skice, crteži);

Niskonaponski razvodni blok

Uz ponudu je ponuđač dužan priložiti slijedeću tehničku dokumentaciju:

- ◆ Certifikat tipskog ispitivanja kompletnog bloka
- Tipsko ispitivanje treba da je u skladu sa IEC 60439-1. Treba izvršiti slijedeća tipska

ispitivanja:

- Ispitivanje zagrijavanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.1)
 - Ispitivanje naizmjeničnim podnosivim naponom 2.5 kV (IEC 60439-1 - tačka 8.2.2)
 - Ispitivanje na kratki spoj, 25 kA/1s/52.5 kA (IEC 60439-1 - tačka 8.2.3)
 - Ispitivanje neprekinutosti strujnih krugova (IEC 60439-1 - tačka 8.2.4)
 - Ispitivanje izolacije i puznih staza (IEC 60439-1 - 8.2.5)
 - Mehanička ispitivanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.6)
 - Stepen zaštite (IEC 60439-1 - tačka 8.2.7)
- ◆ Certifikat tipskog ispitivanja za osigurač-sklopke – vertikalne osiguračke pruge Ispitivanje treba da je izvedeno prema EN 60947-3 i DIN/VDE 0660 T.107.
 - ◆ Certifikat tipskog ispitivanja za NN prekidač Ispitivanje treba da je izvedeno prema IEC 60947
 - ◆ Detaljan opis ponuđenih tipova razvodnih niskonaponskih blokova (kataloška dokumentacija, skice, crteži).

NAPOMENA: Demontaža stare opreme u TS i puštanje u pogon nove mora se završiti za 10 h. Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja.

- Upustva za montažu i puštanje u pogon (sa opisom procedura koje se moraju obaviti prije prvog puštanja u pogon),
- Upustva za pogon i održavanje.

Kablovski pribor i adapteri

Ponudači su obavezni da za ponuđenu robu uz ponudu dostave:

- Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove
- Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika.

Ponuđeni kablovski pribor i adapteri treba da su u skladu sa CENELEC standardima.

Prilikom isporuke ponudači su dužni dostaviti:

- Atesno-tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

Garantni rok :

- za radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta (min 10 god.) _____ godina
- za ostale radove (min 2 god.) _____ godina.

Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:

- Predmet nabavke će se realizovati po projektnom zadatku koju je izradio *EPCG AD Nikšić*,-tehnička specifikacija.

Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode gradjenja vršiće se u skladu sa: Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora.

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU¹**

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 10-00-30532/2
Mjesto i datum: Nikšić, 30.04.2015. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14), Izvršni direktor, Stefano Pastori, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će EPCG AD Nikšić shodno Planu javnih nabavki broj: 10-00-62352 od 27.10.2015. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

Stefano Pastori

s.r.

¹ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU
SUKOBA INTERESA ²**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 10-00-30532/1
Mjesto i datum: _Nikšić,30.04.2015.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-62352 od 27.10.2015. godine za nabavku Izgradnja TS 10/0,4 kV Lug i rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Rudarsko nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca

Stefano Pastori
s.r.

Službenik za javne nabavke

Radovan Radojević
s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević
s.r.

² Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA³**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 10-00-30532
Mjesto i datum: Nikšić, 30.04.2015. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-62352 od 27.10.2015. godine za nabavku Izgradnja TS 10/0,4 kV Lug i rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Rudarsko nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Marina Mitrović
s.r.
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Branislav Medojević
s.r.
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Simo Bajović
s.r.
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Svetlana Razić
s.r.
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Radovan Radojević
s.r.

³ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način: najniža ponuđena cijena=maksimalan broj bodova.

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda. Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli.

Broj bodova: $\frac{\text{najniža ponuđena cijena} \times 100}{\text{ponuđena cijena}}$

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

_____ (naziv ponuđača)

podnosi

_____ (naziv naručioca)

P O N U D U

**po Tenderskoj dokumentaciji broj 175/15 od _____ godine
za nabavku
Izgradnja TS 10/0,4 kV Lug i rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Rudarsko**

Predmet nabavke u cjelosti

Partiju _____ : _____
(broj partije) (opis predmeta nabavke po partiji)

Partiju _____ : _____
(broj partije) (opis predmeta nabavke po partiji)

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ⁴	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁴ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude⁵

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ⁶	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁵ Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude" popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

⁶ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁷

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	

⁷ Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponuđač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB ⁸	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁸ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude⁹:

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB ¹⁰	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁹ Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

¹⁰ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude¹¹

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ¹²	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹¹ Tabelu „Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

¹² Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

Partija 1: Izgradnja TS 10/0,4 kV Lug

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
Partija 1								
3. 1.	Predmjer i predraču radova i materijala - priključni 10 kV kablovski vodovi za NDTs 10/0,4 kV "LUG"	10 kV kablovski vod MBTS 10/0,4 kV "Sportska hala" - NDTs 10/0,4 kV "LUG"						
		Napomena: Prilikom izvođenja radova isporučilac opreme je dužan da uz opremu isporuči i svu potrebnu atestnu dokumentaciju.						
		Predmjerom i predačunom radova ovog kablovskog voda obuhvaćeni su građevinski radovi (iskop, zatrpavanje, pijesak, traka Fe-Zn 25x4 mm ...) za kablovski vod NDTs "lug"-STS "Vladoš II" na dionici paralelnog polaganja						
		a) Građevinski radovi						
1.		Pripremno-završni radovi	paušalno					
2.	Objeležavanje trase kablovskog voda radi iskopa rova. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu dužine	m	626,0					
3.	Iskop zemljanog rova dimenzija prema crtežima u prilogu projektu za polaganje kablova u rovu (jedan i dva 10 kV kabla) u zemljištu prosječno III i IV kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo procjenjena, a ne i pouzdano utvrđena, pa	m3	200,3					

	podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa					
4.	Isporuka pijeska (granulacije 2 mm) i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon postavljanja kablova i drugi sloj pijeska koji treba da ih prekriva za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćenog pijeska	m3	67,6			
5.	Isporuka opeka dimenzija 6x12x24 cm i njihovo postavljanje u kablovskom rovu za razdvajanje 10 kV kablova na dionici paralelnog polaganja Opeke postaviti na rastojanje od 1 m. Računato na kompletnoj trasi gdje se u zajedničkom rovu polažu dva 10 kV kabla. Ukupno za nabavku, rad i transport, računato po ugrađenoj opeci	kom	72,0			
6.	Razbijanje asvalta na mjestima ukrštanja kabla sa postojećim saobraćajnicama, prosječne širine 50 cm, sa uklanjanjem i odvozom viška materijala i dovođenjem u prvobitno stanje. Računato po m2	m2	15,0			

7.	Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postiće zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kabl) uklanjati veše komade čvrstog materijala oštih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa	m3	132,7				
8.	Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 (traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u dva sloja) da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake	m	718,9				
9.	Isporuka i polaganje "gal"- štitnika (mehanička zaštita), iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, prekrivajući kabal u potpunosti						
	Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitu (1 = 1 m)	m	767,8				
10.	Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije	m3	67,6				

	do 5 km a plaća se po m ³ viška iskopa						
11.	Isporuka i ugradnja kablovskih tablica sa naznakom tipa, presjeka i napona kabla sa imenom objekta gdje se nalazi drugi kraj kabla. Kablovske tablice se ugrađuju kod kablovskih završnica u pripadajućim TS-ma						
	Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj kablovskoj tablici	kom	2,0				
12.	Isporuka i ugradnja olovnih obujmica za obilježavanje kabla. Na olovnim obujmicama mora da bude utisnut tip, presjek, napon, godina polaganja i eventualno broj kablovskog voda u rovu. Obujmica se postavljaju na mjestima prema tehničkom opisu						
	Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj olovnoj obujmici	kom	40,0				
13.	Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla, ukrštanja sa drugim podzemnim objektima i instalacijama i na ostalim mjestima prema tehničkom opisu - oznake za neregulisani teren. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završenim radovima na uređenju terena. na mjestima prema tehničkom opisu., prema crtežima u prilogu. Oznake su standardne: betonska kocka sa	kom	25,0				

	mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB) ili ekvivalent Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci, paušalno					
14.	Nabavka, transport i ugradnja kablovske kanalizacije - vinidurit cijevi PCM/E, prečnika 160 mm, na mjestima polaganja kabla ispod sabračajnica sa predviđenim rezervama					
	dužine 4 m	kom	10,0			
	dužine 6 m	kom	4,0			
15.	Radovi na polaganju kabla preko betonskog mosta (prikazano na planu). Podrazumijeva se nabavka, transport i ugradnja kablovske kanalizacije - čelična cijev prečnika 160 mm, dužine 12 m sa montažom na konstrukciju mosta na nosačima (4 nosača)	kom	1,0			
	b) Elektromontažni radovi					
1.	Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom od umreženog polietilena i pla{tom od PE mase, prema DIN VDE 276-620. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov. Ovom pozicijom je obuhvaćeno:					
	· razvlačenje kablova					
	· provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju					
	· izrada strujnih veza u pripadajućim TS 10/0,4kV					

	tip kabla XHE 49-A 1x150/25 mm ² , 12/20 kV	met	2031,9				
2.	Nabavka, transport i montaža kablovskih glava, proizvod Raychem, ili ekvivalent Pod stavkom se podrazumijeva komplet za 3 faze						
	- unutrašnja montaža - POLT-24D/1XI-ML-4-13 sa univerzalnim adapterom tipa RICS 5143	kompl	1,0				
	- unutrašnja montaža - POLT-24D/1XI-ML-4-13 sa papučicom za zavrtnje i kompletom za bezlemno spajanje EAKT 1657	kompl	1,0				
3.	Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe- Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m položene Fe-Zn trake	kg	506,3				
4.	Nabavka i ugradnja obujmica od neferomagnetnog materijala za omotavanje formiranog snopa jednožilnih kablova na svakih 1m do 2m u svemu prema tehničkim preporukama. Ukupno za nabavku i rad, računato po obujmici	kom	300,0				
5.	Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova,	paušalno					

	obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja itd						
6.	Ostali sitan instalacioni i montažni materijal	paušalno					
3.2.	Predmjer i predračun radova za NDTS 10/0.4kV,2x 630 kVA "LUG"						
a)	Građevinski dio						
1	Uređenje platoa za postavljanje NDTS 10/.04kV	pauš					
2	Obelježavanje lokacije za NDTS. Skidanje gornjeg sloja za temelj, debljine 0,25m, iskop zemlje za izvođenje temeljene ploče kućišta NDTS i iskop rova rova za postavljanje II i III prstena uzemljenja NDTS u zemljištu III i IV kategorije u svemu preme nacrtima u prilogu. (Količine se podrazumijvaju za predloženi tip kućišta NDTS)	m3	27,0				
3	Materijal i radovi na izvođenju podne ploče za predloženo kućište sa postavljenjem PVC cijevi za provlačenje kablova u svemu prema nacrtima u prilogu proejkta (stavka se podrzumojeva u slučaju izbora preloženog kućišta NDTS	kompl	1				
4	Izrada, transport , montaža i postavljanje armirano-betonske kompaktne slobodnostojeće konstrukcije od prefabriciranih montažnih elemenata sa završnom obradom, fasadnom bojom.						

	Osnovne dimenzije objekta su 404x240x261. Cijenom obuhvaćena:						
	- temeljna prefabricirana konstrukcija						
	- zidna platna						
	- krovna konstrukcija						
	- fasadna bravarija						
	tip KBTS-2 proizvod Deling Tuzla ili ekvivalent	kompl	1				
5	Uređenje prostora oko NDTS sa zatrpavanjem rova za postavljenje prvog drugog i trećeg prstena oko trafostanice u svemu prema tehničkom opisu i nacrtu u prilogu projekta i odvozom viška materijala. Ukupno za rad po m ³ nasipa.	m2	27,0				
b)	Elektromontažni dio						
1	Isporuka, transport i montaža opreme elektro dijela NDTS-a, a u svemu prema datom tehničkom opisu i jednopolnoj šemi a što obuhvata: -jedan SN blok sastavljen od 6 ćelija: četiri vodne i dvije transformatorske. Srednje naponski razvod je tipa 8DJH20, TRRRRT , proizvodnje SIEMENS ili ekvivalent	kom	1,0				
2	dva NN bloka proizvodnje Deling Tuzla ili ekvivalent dimenzija (148x50x196) cm:NNSB-1 blok se sastoji od:- dovodnog polja - odvodnog polja- polja za smještaj sekundarne opremeU dovodnom polju ugrađeni su:- glavni prekidač u dovodu 1250 A, trolna, 690 V, - obuhvatni strujni mjerni	kom	1,0				

	<p>transformatori 1000/5 A, 10VA, kl. 0,5U odvodnom polju NN razvoda ugrađeno je: - 2 grupa niskonaponskih visokoučinskih rastavnih osiguračkih sklopki ,630 A, 690 V, 50 kA, ugrađenih na rastavnu letvu koja omogućava trolno isključenje bez tereta - 6 grupa niskonaponskih visokoučinskih rastavnih osiguračkih sklopki ,400 A, 690 V, 50 kA, ugrađenih na rastavnu letvu koja omogućava trolno isključenje bez tereta - Baterije kompenzacije praznoga hodaU polju za smještaj sekundarne opreme ugrađeno je: - jedan multifukcijski mjerni instrument za mjerenje elektirčnih veličina- osigurači, stezaljke - Polje javne rasvjete- Izvod za fiksnu kompenzaciju 40 kVAr- Odvodnici prenapona</p>						
	<p>NNSB-2 blok se sastoji od: - dovodnog polja - odvodnog polja - polja za smještaj sekundarne opreme U dovodnom polju ugrađeni su: - glavni prekidač u dovodu 1250 A, trolna, 690 V, - obuhvatni strujni mjerni transformatori 1000/5 A, 10VA, kl. 0,5 U odvodnom polju NN razvoda ugrađeno je: - 2 grupa niskonaponskih visokoučinskih rastavnih osiguračkih sklopki ,630 A, 690 V, 50 kA, ugrađenih na rastavnu letvu koja omogućava trolno</p>	kom	1,0				

	<p>isključenje bez tereta</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 grupa niskonaponskih visokoučinskih rastavnih osiguračkih sklopki ,400 A, 690 V, 50 kA, ugrađenih na rastavnu letvu koja omogućava trolno isključenje bez tereta - Baterije kompenzacije praznoga hoda <p>U polju za smještaj sekundarne opreme ugrađeno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jedan multifukcijski mjerni instrument za mjerenje elektirčnih veličina - osigurači, stezaljke - Izvod za fiksnu kompenzaciju 40 kVAr - Odvodnici prenapona 						
3	<p>Isporuka, transport i montaža energetskog uljnog transformatora sa karakteristikama: 10(20) kV \pm 2x2,5%/0,42kV, 630kVA,uk = 6%, 50Hz, spoj Dyn5, Proizvodnje KONČAR ili ekvivalent</p>	kom	2,0				
4	<p>Povezivanje svih VN i NN kablova u postrojenjima polaganjem PVC cijevi prečnika prema specifikaciji</p>	kompl	1				
5	<p>Isporuka materijala i izrada sabirnog zemljovoda unutar NDTS, što obuhvata:</p> <ul style="list-style-type: none"> -povezivanje svih metalnih masa unutar trafo stanice, koje u normalnom pogonu nisu pod naponuom,ali prilikom kvara mogu doći pod napon(razvodni blok 10 kV, razvodna tabla 0.4 kV, transformator snage, 	kompl	1,0				

		kablovske završnice 10kV i sl.)i elemenata građevinske konstrukcije TS (armatura), kao i svih elemenata bravarije (vrata, žaluzine, nosači transformatora, konzole i sl.),radi izjednačavanje potencijala unutar TS. -sabirni zemljovod izvesti pocinkovanom trakom dimenzija 25 x 4mm na zidnim odstoynim nosačima unutar prostorija TS. Ukupno za rad , materijal i transport, komplet					
6		Isporuka materijala i izvođenje uzemljenja za oblikovanje potencijala oko objekta NDTS,od prstenova od pocinčane trake Fe-Zn, što podrazumijeva: nabavka, postavljanje i povezivanje pocinčane trake Fe-Zn u pripremljeni rov sa izvođenjem spoynih mjesta, a plaća sa po kg položene trake	kg	42,0			
Ukupno bez PDV-a							
PDV							
Ukupan iznos sa PDV-om:							
1) brojkama							
2) slovima							

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika isporuke/izvršenja	
Garantni rok	
Garancije kvaliteta	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	

Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

Partija2 : rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Rudarsko

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
Partija 2								
1	Rekonstrukcija TS 10/0,4kV Rudarsko, zamjena SN i NN bloka	SN blok sa dva vodna polja i jednim trafo poljem (trafo polje opremljeno rastavnom sklopkom sa visokonaponskim osiguračima), u skladu sa tehničkim preporukama EPCG Tp1b	kom	1				
2		Kablovski toplospajajući završeci za 10 kV jednožilne kablove izolovane plastičnom masom sa električnom zaštitom od žica za unutrašnju montažu 95-240 mm ² . Kablovski završeci sa papučicama. Komplet treba sadržati pribor za bezlemno spajanje uzemljenja. (Raychem ili ekvivalent)	kom	2				
3		Ekranizovani sistem ugaonih adaptera za rasklopna postrojenja izolovana gasom i transformatore sa konektorskim priključkom sa provodnim izolatorima izrađenim prema standardu EN 50181 tip A (250 A), 10 kV (npr. RSES ili ekvivalent)	kom.	1				
4		Izolovan sistem T - adapter za rasklopna postrojenja izolovana gasom sa provodnim izolatorima izrađenim prema standardu EN 50181 tip C (400/630A) (npr. RICS ili ekvivalent) 10 kV, 630 A, 70 - 150 mm ²	kom.	2				

5	Kabal XHE 49 A, 1x70 mm ² , 20 kV	m	30			
6	Bakarne cjevaste stopice za gnječenje 50 mm ² /10	kom.	8			
7	Provodnik P/F 50 mm ²	m	2			
8	Transformatorske priključne stezaljke na NN strani za tri provodnika 35-240	kom.	4			
9	Univerzalne stopice sa zavrtnjima 150-240 mm ² /16	kom.	16			
10	Univerzalne stopice sa zavrtnjima 150-240 mm ² /12	kom.	9			
11	Univerzalne stopice sa zavrtnjima 70-120 mm ² /16	kom.	6			
12	Univerzalne stopice sa zavrtnjima 150-240 mm ² /12	kom.	4			
13	Stopice za gnječenje CU 50/12	kom.	20			
14	Stopice za gnječenje AlCU 50/12	kom.	8			
15	Table za označavanje "PAŽNJA VISOKI NAPON"	kom.	2			
16	Provodnik P/F 240 mm ²	m	35			
17	Niskonaponski visokoučinski osigurači 250 A - gL/gG - 500 V AC, veličine 1	kom.	15			
18	Niskonaponski razvodni blok za DTS 1x 630 kVA koji se sastoji od dovodnog (transformatorskog) polja, polja niskonaponskog razvoda i polja javnog osvjetljenja,u skladu sa priloženom tehničkom preporukom Tp -1b	kom	1			
19	Kablovski toploskupljajući završetak za kablove izolovane plastičnom masom 1kV, bez armature, 25-70 mm ² . Kablovski završeci bez papučica.	kom	8			
20	Kablovski toploskupljajući završetak za kablove izolovane plastičnom masom 1kV, bez armature, 70-150 mm ² . Kablovski završeci bez papučica.	kom	1			
21	Ukrski komadi sa međupločom - 60	kom.	6			

22	Ostali sitni nespecificirani materijal i oprema (razređivač, izolir traka i sl.)	paušal.					
23	Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbjeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja, itd	pauš					
24	Izrada projekta održavanja	pauš					
Ukupno bez PDV-a							
PDV							
Ukupan iznos sa PDV-om:							
1) brojkama							
2) slovima							

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika isporuke/izvršenja	
Garantni rok	
Garancije kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI
PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA
/PODUGOVARAČA¹³**

_____ (ponuđač)

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
_____ (ime i prezime i radno mjesto), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim
nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba
interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj
175/15 od _____ godine za nabavku Izgradnja TS 10/0,4 kV Lug i rekonstrukcija TS
10/0,4 kV Rudarsko u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje
razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹³ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

Ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave sljedeće dokaze:

Partija 1: Licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje, zaposlenog inženjera sa licencom za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje, ponuđač za privredno društvo treba da posjeduje licencu za izvođenje radova na elektroinstalacijama jake struje, zaposlenog inženjera sa Licencom za izvođenje radova na elektroinstalacijama jake struje, i da su članovi Komore.

Partija 2: privredno društvo treba da posjeduje licencu za izvođenje elektroenergetskih instalacija jake struje, zaposlenog inženjera sa licencom za izvođenje radova elektroenergetskih instalacija jake struje.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

liste radova koji su izvedeni u posljednje dvije godine, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima naročito za kontrolu kvaliteta i načinu njihovog angažovanja;

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJE _____ (dvije) GODINE

Red. br.	Vrsta izvedenog rada	Naručilac radova (investitor)	Vrijednost izvedenih radova (€)	Vrijeme izvođenja radova (početak i kraj)	Lokacija izvođenja radova	Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije
1						
2						
3						
...						

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)_____
(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA
O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA,
KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO
KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE
KONKRETNIH RADOVA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____
(ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/ član zajedničke ponude _____ posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi.

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Licenca, odobrenje i sl.	Godine prakse u struci	Funkcija koju će zauzimati
1					
2					
...					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA
O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU
I DRUGIM STRUČNJACIMA NAROČITO ZA KONTROLU KVALITETA I
NAČINU NJIHOVOG ANGAŽOVANJA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____
(ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da će ponuđač/član zajedničke ponude _____ za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, navedene u tabeli koja slijedi.

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Licenca, odobrenje i sl.	Funkcija koju će zauzimati	Način angažovanja
1					
2					
3					
....					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA O
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU
PODIZVOĐAČA¹⁴**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude _____ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
-

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹⁴Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI za Partiju 1 I Partiju 2

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2, PIB: 0200230 Matični broj: 20/31-00112-1 Broj računa: 535-567-27 Naziv banke: Prva banka Crne Gore koga zastupa Izvršni direktor, Stefano Pastori, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku Izgradnja TS 10/0,4 kV Lug, Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Rudarsko broj: 175/15 od _____; Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____; Ponuda ponuđača (naziv ponuđača) broj _____ od _____.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka ustupanje izvođenja radova.

Radovi po ovom Ugovoru su: Partija 1: Izgradnja TS 10/0,4 kV Lug, Partija 2: Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Rudarsko

Ponuda Izvođača i specifikacija integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

Član 2.

Ukupna cijena za izvođenje ugovora iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____ € (_____ Eura).

PDV 19% u iznosu od _____ €.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _____ € (_____ Eura).

Član 3.

Kompletan materijal za građevinske i elektromontažne radove iz člana 1 ovog ugovora obezbeđuje Izvođač.

Materijal i oprema koju obezbeđuje Izvođač mora imati iste karakteristike kao što je opisano projektom i za isti Izvođač je obavezan prilikom izvođenja radova dostaviti dokaz o njegovom kvalitetu (atesti, sertifikati i dr.) u skladu sa važećim propisima i standardima.

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Član 5.

Plaćanje za izvedene radove iz člana 1 ovog ugovora vršiće se u roku od 15 dana računajući od dana ispostavljanja privremenih i okončane situacija, za svaku partiju pojedinačno kao i njihove ovjere od strane nadzornog organa.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Naručioca i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će mjesečnu privremenu i okončanu situaciju dostaviti Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju Naručiocu.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u st.1 ovog člana Naručilac garantuje i Izjavom datom u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu izdavanja isprave, kojom se objezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki ("Sl.list CG" br.62/11) koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 6.

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog Ugovora izvoditi stručno i kvalitetno sa svojom radnom snagom u rokovima koje mu Naručilac pismeno, a u slučaju hitnosti i usmeno, odredi u zahtjevu za izvođenje radova.

Naručilac je dužan da Izvođača uvede u što kraćem roku od dana potpisivanja ovog Ugovora. U protivnom, Izvođač će imati pravo da produži rok za završetak objekta.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Naručilac se obavezuje da Izvođaču u što kraćem roku od dana potpisivanja ovog Ugovora dostavi građevinsku dozvolu. U protivnom, Izvođač će imati pravo da za ovaj period produži rok za završetak objekta.

Izvođač se obavezuje da radove iz člana 1 ovog Ugovora kompletno završi i preda Naručiocu na upotrebu u roku od 60 dana za partije 1 i 2 od potpisivanja ovog Ugovora, odnosno uvođenja Izvođača u posao. Mesto izvršenja ugovora je za partiju 1 je Kolašin, a za partiju 2 Mojkovac

Član 7.

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručioc mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka potpisanu i ovjerenu od Naručioca.

Danom završetka radova smatra se dan obostrano utvrđen građevinskim dnevnikom.

Izvođač se obavezuje:

- da ugovorene radove izvede prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, standardima i pravilima struke, tehničkim propisima i uzansama koje važe za ugovorene radove, i da materijali, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju tehničkim propisima i standardima i tehničkoj dokumentaciji, Ponudi br. -___/___ od ___ godine i odredbama ovog Ugovora;
- da radove koji su predmet ovog ugovora izvede prema važećim propisima.
- da obezbijedi materijal za građevinske i elektromontažne radove pri čemu materijal mora imati iste karakteristike, kao što je opisano tehničkom specifikacijom, projektom, ponudom,
- prilikom izvođenja radova dostavi dokaz o njihovom kvalitetu u skladu sa važećim propisima i standardima,
- da obezbijedi dokaz o kvalitetu ugrađenog materijala,
- da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima i radnom snagom;
- da radove izvede stručnim radnicima koji raspolažu iskustvom na izvođenju predmetnih radova;
- da obezbijedi gradilište, postavi saobraćajnu signalizaciju,
- da danom uvođenja u posao dostavi naručiocu sljedeću dokumentaciju: Rješenje o imenovanju odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za firmu,
- dužan je da odmah pismeno obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;

- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;
- da obezbijedi dokaz o osiguranju za štetu od relevantnog profesionalnog rizika;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti na radu (koje će se precizirati posebnim ugovorom o organizaciji, sprovođenju mjera zaštite na radu, međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima kod izvođenja radova, koji će EPCG AD Nikšić zaključiti sa Izvođačem radova).
- Da uradi projekat održavanja objekata u skladu sa propisima
- obezbijedi ispitivanje uzemljivača, podešavanje i funkcionalno ispitivanje relejne zaštite od strane licencirane firme za te vrste poslova i dostavljanje izvještaja za obavljanje predmetnog ispitivanja,
- dostavi izvjavu da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom kao i istu izvjavu nadzornog organa.

Član 8.

Naručilac se obavezuje:

- da Izvođača u što kraćem roku uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova;
- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa gradilištu (predaja gradilišta);
- da preda Izvođaču Rješenje o imenovanju nadzornog organa
- da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;
- da izvrše plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora.
- da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Član 9.

Ugovorne strane su dužne srazmjerno svojim obavezama da na gradilištu preduzimaju mjere radi obezbeđenja sigurnosti objekta ili radova, opreme, uređaja i instalacija, zaposlenih, prolaznika i okoline.

Član 10.

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioca produženom roku, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

Član 11.

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o Izvođaču radova, naručiocu, datumu početka i završetka radova, nadzornom organu i odgovornom rukovodiocu radova.

Član 12.

Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je _____, a za sigurnost objekta garantni rok je _____ a počinje teći od dana primopredaje radova.

Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala.

Ako Izvođač ne otkloni nedostatke u primjerenom roku koji mu je ostavljen, Naručilac ima pravo da te nedostatke otkloni sam ili angažovanjem drugog lica, na račun Izvođača, s tim što je pri tom dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjесnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

Za ugrađenu opremu važi garancija proizvođača.

Član 13.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 14.

Izvođač je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 15.

Izvođač će kod zajednice za osiguranje imovine i lica, prema svom izboru, tokom realizacije Ugovora tj. do puštanja objekta u rad osigurati radove, materijal iо premu od uobičajenih rizika u skladu sa zakonskim propisima. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Član 16.

Ako Izvođač zakasni sa završetkom objekta svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupnih radova, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Član 17.

Izvođač radova se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje posla na iznos od _____ eura (slovima: _____), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora, koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 3 dana dužim od ugovorenog roka.

Izvođač se obavezuje da 24 sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora preda naručiocu neopozivu, bezuslovnu, i naplativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od _____ (slovima _____ eura), što čini 5% ukupne vrijednosti ugovora, bez prava prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti do isticanja garantnog roka.

Garancije iz člana 16 ovog Ugovora trebaju biti izdate od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugovora, vrati Izvođaču radova garancije iz člana 16 ovog Ugovora.

U slučaju da Izvođač ne dostavi Naručiocu bankarsku garanciju u roku od 15 dana od dana zaključenja predmetnog Ugovora, smatraće se da ugovor nije ni zaključen. Garancija za dobro izvršenje je sastavni dio ovog ugovora i garancija za otkaljanane nedostataka.

Član 18.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 19.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje Naručilac, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.

Član 20.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

Član 21.

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 22.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 23.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 primjerka Naručiocu.

IZVOĐAČ

NARUČILAC

Saglasan sa tekstom nacрта ugovora,

Ovlašćeno lice ponuđača

_____ (ime, prezime i funkcija)

_____ (svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

1. NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovorača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponudač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je безусловna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponudene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl.list CG" broj 42/11 i 57/14.)

Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana¹⁵, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

¹⁵ u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

2. NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu i Zakonu o elektronskom potpisu.

3. IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od _____. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.